

Duikokœ na wó
traduit de « À toi la gloire, ô Ressuscité ! »

$\text{♩} = 105$

mf

1. Dui - - kœ - kœ na wó,
Ref.: Dui - - kœ - kœ 'Fe - - tó,

Oo, wó, si tsi tre ! Tó - wòe nye - dzi -
Wò 'me - fe - fle - wo Le wò dzi - du -

du - du Yi de ma - va me !
ha dzim Yi de ma - va me.

Fin

p

Le ke - klé gää de me, Do - la la di va

He - mli yó - do, si dzi Wo - du fe kpe la.

f D.C.

2. Iuifafa deto,
 Oo Yesu l' agbe !
 Dzidzo kae mahayo
 Míafe dzi o ma !
 L' aseyetsotso me
 Míate ñu do yli
 Daa bena : Afetɔ,
 Wòenye dziqula.

3. Èxɔ tefe qe
 Mawu gbo le dzi,
 Oo dzidzo kae nye sia !
 Kpuie àdji tso dzi.
 Nèdqɔ sika kuku
 Henɔ fiazi dzi
 Le wò gānyenye me,
 Dela bubuto.